


Tse tshwanelwang ho elwa hloko

Kamehla o nahane eka madi le maro a mmele a bakudi bohle e ka nna ya ba mehlodi ya tshwaetso



Hlapa matsoho kgafetsa



Sebedisa thepa tse sehang/hlabang ka polokehelo

Tlaleha dikotsi haeba o hlabilwe ke nalete eo ebang e sebedisitswe ho mokudi



Sebedisa diaparo/thepa ya ho itshireletsa ha o sebetsana le madi le disebediswa tsa madi, mantle le mofufutso kapa maro a mang a mmele



Boloka tikoloho e hlwekile



Tshwara thepa e sebediswang tlhokomelong ya bakudi le mealo mmoho le dithaole tse ditshila ka ho nepahala



Tshwara ditshila ka nepahalo